

# LETŠATŠI LA GO BALA KA GO HLABOŠA LENTŠU LA LEFASE LE NAĽIBALI

Ngwaga wo Letšatši la go Bala ka go Hlaboša Lentšu la Lefase le ketekwa ka di 4 Matšhe 2015. Etla o be le rena ka letšatši le o bale kanegelo, kudu yeo re e ngwaletšwego ke moanegi wa dikanegelo wa go tuma Afrika Borwa, Gcina Mhlophe – *Mpho ya Sisanda* – ya bana bao o ba tsebago.

## MEŠONGWANA YE 5 YA LETŠATŠI LA GO BALA KA GO HLABOŠA LENTŠU LA LEFASE

1. Balela bana ba gago le ba bangwe kanegelo ya, *Mpho ya Sisanda* matlakaleng a 2 le 3. Itlwaetše ga mmalwa go e bala o hlaboša lentšu pele o e balela bana gomme o gopole go tsenya ditlhagišo tše ntši lentšung la gago ge o bala. Bana ba bannyane kudu, o ka duma go ba bontšha diswantšho ge o anega kanegelo leswa gabonolo ka mantšu a gago.
2. Eya go [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org). gomme o laolle diphaphete tša menwana tša baanegwathwadi kanegelong ya *Mpho ya Sisanda*. Ka morago o hlohleletše bana ba gago go diriša diphaphete go anega leswa kanegelo goba go anega dikanegelo tša bona.
3. Hlohleletše bana ba gago go hlatholla kanegelo ka go ba kgopela gore ba thale goba ba pente seswantšho sa karolo yeo ba e ratago kudu.
4. Diriša Letšatši la go Bala ka go Hlaboša Lentšu la Lefase go leka selo se seswa – balela bana goba batho ba bagolo bao o sa kago wa ba balela gomme o bale ka go hlaboša lentšu, goba leka go balela bana ba gago kanegelo lefelong le leswa, bjalo ka phakeng goba ge ba le ka pafong!
5. Dirang diphoustara tša lena tša Letšatši la go Bala ka go Hlaboša Lentšu la Lefase. Gomme le di laetše sekolong sa lena, bokgobapukung, sehlopheng sa go bala goba lefelong la go rapela go dira temošo ye bohlokwa ya letšatši le.

## KA MO O KA TŠEAGO KAROLO

Eya go [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org) goba [www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi) go ngwadiša lapa la gago, sehlopha sa go bala goba sekolo gomme o thuše go dira gore tiragalo ye e be Letšatši la go Bala ka go Hlaboša Lentšu la Lefase le legologolo Afrika Borwa!

## MEHOLA YE 8 YA GO BALA KA GO HLABOŠA LENTŠU!

- Go balela bana ba gago o hlaboša lentšu:**
- go ba bontšha gore o bona dipuku le go bala go le bohlokwa.
  - go le fa dilo tše le ka bolelagoo tšona ge le le mmogo.
  - go aga tswalano magareng ga lena.
  - go ba thuša go itemogela go bala bjalo ka mošongwana wa go kgotsofatsa.
  - go ba hlohleletše go ithuta go bala ka bobona, gomme ba tšwele pele go bala.
  - go ba bontšha gore re bala bjang le gore dipuku di šoma bjang.
  - go ba dira gore ba ipshine ka dikanegelo tša go feta bokgoni bja bona bja go bala gabjale.
  - go hlabolla tlotlontšu ya bona le mabokgoni a polelo.

## THOPA!

Ka go saenela go balela bana ka go hlaboša lentšu bophelong bja gago, o ka hwetša monyetla wa go thopa dithekethetše tše pedi tša selegae ditebogo di lebišwa go South African Airways!

Go Mabaka le Dipeelano, etela [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)



# MPHO YA SISANDA

Kanegelo ka Gcina Mhlophe

Phetolelo ka Mpho Masipa

Diswantšho ka Jiggs Snaddon-Wood

Letšatši le lengwe le le lengwe ge Sisanda wa go ba le mengwaga ye seswai a fihla gae a etšwa sekolong, o hlobola yunifomo, a ja matena a ba a bapala moraloko wa morabaraba le rakgolo wa gagwe. Ba ipshina kudu ba fofisa "dikgomo" borotong ebole ga a sa nyaka le go emiša. Efela ka morago o ile a mo gopotša gore o nyaka go ba molaodi wa panka ka letšatši le lengwe ge a gola.

"O ka dira seo bjang ntle le go ya sekolong sa thuto ya godimo?" rakgolo wa gagwe a dira metlae.

Sisanda a itshegela. "Ke tla ya sekolong sa thuto ya godimo le yunibesithi. Ke ka fao ke šomag kudu sekolong!"




Sisanda ke yo motelele kudu go feta mengwaga ya gagwe – o tseeletše tatagwe. O tseeletše mmagwe ka sefahlego sa nkgokolo le momyemyelo wo mobotse. Letšatši ka letšatši batswadi ba gagwe ka bobedi ba tsoga e sa le mesong ba ya mošomong lešokeng la diphoofolo la kgauswi. Ka nako ye sekolo sa Sisanda le bagwera ba gagwe se thoma, dihlopha tša baeti di tla be di fihla go tlo bona diphoofolo tše botse tša Afrika.

Ka letšatši la matswalo a gagwe la mafelelo, Sisanda o filwe tshwaro ya go kgethega – batswadi ba gagwe ba mo dumelelše go swarela moletlwana ka lešokeng la diphoofolo. Ka lešokeng la diphoofolo dithutlwana di be di fišagelwa go tseba ka ga sehlopha se sa batho. Di taološe melala ya tšona ye meteletele gore di bone mokete gabotse gomme di be di bonala di nyaka le khekhe ya

letšatši la matswalo!

Sisanda o be a rata dithutlwana. Diphoofolo ka moka di be di kgethegile go yena, efela o ratile kudu dithutlwana tše di telele tša boleta. O be a ka fetša letšatši ka moka a di lebeletše.

Ka Labohlano le lengwe, tatago Sisanda o ile a boyo mošomong ka pela. O be a bonala a befetšwe.



"Go senyegile kae, Tate?" Sisanda a botšiša.

"Lehono motšitshi wa dinose o lomile thutlwana ya mma," gwa hlaloša tatago Sisanda. "Hlogo ya yona e be e rurugile ka lebaka la go lomiwa gomme le mahlo a yona a mabotse a tswalelegile. Re lekile go e thuša efela, gwa se thuše selo – e ile ya hwa. Sa go kweša bohloko kudu ke gore e be e na le namanyana yeo e lego gore e sa e hloka."

"Aowaowa!" a realo Sisanda a thoma go lla. "Okare nkabe go na le se nka se dirago. Ngwana wa thutlwana o swanetše go ba a lla bjalo ka nna."

Sisanda a tswela pele go lla. Mmagwe o ile a leka go mo homotsa. O ile a ba a balela Sisanda kanegelo ya tlaleletše ka nako ya go robala go mo thuša go lebala ka bohloko bjo a bo kwešitšwego ke ngwana wa thutlwana. Mafelelong, Sisanda o ile a robatswa ke lentšu la mmagwe.



Mesong ya go latela Sisanda o ile a tsoga a na le kgopolo!

"Nka ya le lena mošomong lehono?" a botšiša tatagwe. "Ke swaretše ngwana wa thutlwana mpho."

Batswadi ba gagwe ba ile ba lebelelana, ba myemyela gomme ba re, "Ee, o ka sepela le ren."

E be e le letšatši le borutho efela go na le maru. Lešokeng la diphoofolo go be go rile tuu ka tsela ya go se tlwaelege.

Go hlohleletša bokgoni bja bana ka go anega  
dikanegelo le go bala




"Ke nagana gore letšatši ga le tšwelele lehono ka gobane le nyamišitšwe ke ngwana wa thutlwa," a realo Sisanda.

Tlou ye kgolokgolo e be e lebeletše maloko a lapa ge ba sepela.

"Mo gongwe e makatšwa ke ge mosetsana yo monnyane a eya mošomong le batswadi ba gagwe," a realo mmago Sisanda.

Sisanda a dumela ka hlogo. "E tlile go makatšwa ke seo e tlilego go se bona," a nagana.

Ba hweditše ngwana wa thutlwa a eme a le tee. Molala wa yona o mo telele o be o lekeletše gomme mahlo a yona a magolo a matsotho a be a laetša bodutu. Sisanda o ile a ema kgauswi le yona ka fao a ka kgonago. O ile a bula mokotlana wa gagwe a ntšha puku. Batswadi ba gagwe ba ile ba makala, a thoma go balela ngwana wa thutlwa. E ile ya retološa hlogo go ya thoko ya lentšu la gagwe gomme ya theeleša ka fao o ka rego e kwešiša lentšu le lengwe le le lengwe. Mathomong, batswadi ba Sisanda ba be ba gopola gore go balela thutlwa ke bohlola, efela ba fetola menagano ge ba bona ka fao e bonalago e le khušong ka gona – mahlo a yona a go laetša boleta a lebeletše Sisanda.



"Kanegelo ya ka e dirile gore a ikwe bokaone," Sisanda a botša rakgolo wa gagwe ge a fihla gae.

Sisanda o ile a ya go etela ngwana wa thutlwa mathapama a mantši le mafelelong a beke. Gomme nako le nako ge a eya o be a eya le kanegelo ye nngwe go e balela. Bagwera ba babedi ba baswa ba be ba kgahliša, ba kgahla le baeti bao bego ba ba bona ge ba feta gomme ba ba tšea le dinepe.

Gannyaneganyane ngwana wa thutlwa a maatlafala. Batho ba kua lešokeng la diphoofolo ba be ba e hlakomela gabotse gomme lerato la go tšwa go mogwera yo moswa, Sisanda, le thušitše kudu.


Letšatši le lengwe molaodi wa lešoka la diphoofolo o ile a kgopela Sisanda gore a reele mogwera wa gagwe yo moswa leina.

"Ke nagana gore Thokozani ke leina le le botse," a realo Sisanda.

Ka letšatši la go latelamolaodi wa lešoka la diphoofolo o ile a leletša morutiši wa Sisanda mogala. O ile a laletša baithuti ka moka ba ka mphatong wa Sisanda go tla go tsebana le Thokozani. Thutlwa ya botse e be e gotše e le ye telele ebile e tieletše ka dikgwedi tše tharo morago ga ketelo ya mathomo ya Sisanda.

Ka letšatši la leeto, bana ba Kreiti ya 3 ba masomenne ba be ba letetše gore dikgoro tša lešoka la diphoofolo di bulwe ka phišagalelo.

Morago Sisanda o ile a ba etelela pele ka moka a ba iša go Thokozani. Bana ba bangwe ba be ba lebeletše thutlwa ye telele ka makalo. Ba bangwe ba be ba sega ebile ba tšhogile. Morutiši wa bona, Mlšana Khanyile, o ile a myemyela.



"Mogwera wa gago o botse, Sisanda. O tloga o mo loketše kudu," a realo ka boleta.

"Ke mang leina la gagwe?" gwa botšiša mošemane yo mongwe.

"Thokozani," gwa araba Sisanda.

"Thokozani e ra gore 'Thabang'," gwa hlaloša Mlšana Khanyile.

Bana ba ile ba dula fase ba theeleša Sisanda a bala kanegelo yeo a e baletšego Thokozani ka letšatši la mathomo leo ba kopanego ka lona. Molaodi wa lešoka la diphoofolo o ile a tšea dinepe. Le baeti bao ba bego ba feta ba ile ba tšea dinepe. Le motšeadinepe wa kuranta ya selegae o ile a tšea dinepe. O ba tshephisište gore senepe sa bona se tla tšwa ka kuranteng e se kgale. Bohle ba ile ba thakgala.

Mpho ye botse bjang! Go balela go fodiša mogwera.

Go hlohleletše bokgoni bja bana ka go anega  
dikanegelo le go bala



# DIRA PETSHE!



• www.nalibali.mobi • www.nalibali.mobi

• Lefase 2015

1. Ripa godimo ga mothalo wa maronthodi a mahubedu go ntšha petšhe.
2. Khalara seswantšho.
3. Ripa sediko sa bogolo bja go lekana le bja petšhe khapoteng ye sese, mohlala, lepokisi la diserele.
4. Kgomaretša petšhe khapotong ka sekgomaretši.
5. Diriša selotheipi goba maskingtheipi go kgomaretša phini ya polokego ka morago ga petšhe. Goba dira lešoba kua godimo o be o bofelele wulu goba thapo gore o kgone go e apara molaleng wa gago.
6. Ipshine ka go apara petšhe ya gago ge o bala le ge o theeletša dikanegelo ka Letšatši la go Bala ka go Hlaboša lentšu la Lefase.

Re romele diswantšho tša bana ba gago le dipetšhe tša bona tša go bala ka go hlaboša lentšu. Emeilela [info@nalibali.org](mailto:info@nalibali.org) goba o di pose mo go Facebook!

## KA GA NAL'IBALI

Nal'ibali (e ra gore "kanegelo ke ye" ka seXhosa) ke lesolo la bosetšhaba la go balela-boipshino ka go hlohlolotša kgonagalo ye e lego gona baneng ka go anega kanegelo le go bala. Bana ba go kwa dikanegelo tše di botse tša go anegwa ka bothakga – le gona ka dipolelo tše ba di kwešišago – ba hwetša tutuetšo gomme ba ba le mafolofolo a go ithuta go bala ka bobona. Go hwetša thuto ye bjale ya go putsa motho ke mokgwa wa katlego wa go hlabolla go tseba go bala le go ngwala.

Nal'ibali e laolwa ke PRAESA (Project for the Study of Alternative Education), Times Media le badirišani ba palo ye e golago. Ka tlhahlo ya go ya go ile le go dirišana le ditšhaba, dihlopha tša go bala, mekgatlo ya tša go tseba go bala le go ngwala le baithaopi ba mengwaga ya go fapanafapana, le lesolo la babegi le maatla, Nal'ibali e thusa go bjala setšo sa go tseba go bala le go ngwala bophelong bja ka mehla mo Afrika Borwa.

Go hwetša tshedimošo ye ntši etela [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org), [www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi) goba imeilela [info@nalibali.org](mailto:info@nalibali.org). O ka re hwetša gape go Facebook le Twitter: [@nalibaliSA](https://twitter.com/nalibaliSA)